

Kunnafoŋi Jaw Kan

Jaw (Fotow)

- 1 - Kɔɔri bulu meleke ntumu (silɛpita) n'a bow.
- 2 - Kuru ka sɛri ntumu (kɔsimofila) labɛnnen kuru ka sɛri ka man.
- 3 - Kɔɔri bulu ŋimi ntumu (sipodopitera) n'a tiɲɛni nɔ kɔɔri bulu la.
- 4 - Kɔɔri bulu ŋimi ntumu dɛnniw (sipodopitera) dalɛn kɔɔri bulu kɔkan.
- 5- Eliyotisi n'a tiɲɛni nɔ kɔɔri kuru kɔgɔbali la.
- 6- Eliyotisi n'a tiɲɛni nɔ kɔɔri kuru kɔgɔlɛn na.
- 7- Ntumu bilɛn ŋɛgɛman (diparɔpisi) kɔɔri kuru la.
- 8- Ntumu bilɛn ŋɛgɛman (diparɔpisi) kɛlɛn ka kɔɔri feere kuru tiɲɛ, ka sɔɔɔ k'o dilon ni juruni ye.
- 9- Eyariyasi kɔɔri feere la.
- 10- Eyariyasi kɛlɛn ka kɔɔri sun kuntigɛ.
- 11- Piseron kulu kɔɔri bulu kɔkan.
- 12- Nkarangani bo (miyɛla) ni tafyɛnkɛ (fimagini) kɛlɛn ka kɔɔri kuru cilɛn ŋɛ tiɲa
- 13- Bemisiya dɛnni kɔɔri bulu kɔkan (a labonyalɛn ba).
- 14- Didɛrikisi (sira wulu) kɔgɔlɛn ba.
- 15- Tarisonɛmuw tiɲɛni nɔw : kɔɔri bulu kɔkanna nugulɛn.
- 16- Tarisonɛmuw tiɲɛni nɔw : tiɲɛni fanga kɛlɛn ka kɔɔri bulu cici.
- 17- Tetaranikiw tiɲɛni nɔw.

Kɔɔri Ka tiɲɛnikɛ

fɛɲɲɛnamanin jukumanw mali kɔɔɔ

Gafe in dilanna MAKOCI ni IER/SRCFJ fɛ

Nafolo bo baga : MAKOCI

Jaw ta baga : IRCT/CIRAD

SAN 1993



Ɗɛbila

Gafe ni ɲɛsinnen do MAKOCI baa-rakɛlaw (Ƙɔɔri lakɔlidenw), ani ƙɔɔri sɛnɛlaw ma.

Gafe in bɛ fɛɲɲɛnamanin kunbaba dɔw jira, minnu ka tiɲɛni barika ka bon ƙɔɔri sɛnɛ yɔɔɔw la.

Gafe in faamuyali ka nɔɔɔɔn, bawo tiɲɛni kɛ fɛɲɲɛnamaninw bɛɛna ka jaw do.

Gafe kalan cogo

Fɛɲɲɛnamaninw minnu bɛ gafe in ƙɔɔɔ, u ko fɔlen do ƙɔɲuman, u jiralen do ni ja kelen walima ja caman ye.

fɛɲɲɛnamanin kofɔlen ninnu bɛ na ka kulu do. kulu bɛɛ n'ɔ ɲɛ do :

Ƙɔɔribulu dun ntumuw

Ƙɔɔrikuru dun ntumuw

Ƙɔɔriji min fɛɲɲɛnamaninw

Akariyenw

Walasa k'a dɔn, furaji bɛ fɛɲɲɛnamaninw minnu ƙɔɔsila ƙɔɔrisunw na faga, taamaɲɛnw bɛna kɛ furaji bidɔnw kan.

O taamaɲɛnw kan, an bɛna ɲɛ kelen walima ɲɛ caman sɔɔɔ, minnu ko fɔla gafe in ƙɔɔɔ, n'o bɛ tali kɛ furaji ɲɛn kan. Furaji ninnu bɛ se ka fɛɲɲɛnamanin kulu kelen walima kulu caman faga.

MISALI

Siperimetirini kilɔripirifɔsi etili 10/100 ULV o bɛ, ƙɔɔri bulu dun ntumuw, ƙɔɔri kuru dun ntumuw, ani akariyenw faga. Ɗɛ taamaɲɛn minnu bɛ bidɔn kan olu ye : bilenman, ɲugujiman, ani nɛrɛmuguman.

Kɔɔri kuru dun ntumuw

Eliyotisi

Eliyotisi ye ntumu ye, min ne suguya ka ca, nka sanga nin waati beɛ tiiri jeman fila b'a keɛw la. (ja nimɔɔ 5 nan).

A be kɔɔri, feerekuruw, feerew, ani denw dun. A be kɔɔri kuru sɔɔɔ, ka wo koorilen bila a la, ka sɔɔɔ ka bow bila a kokan (ja nimɔɔ 6 nan). Ntumu nin tijeni da kabon, bawo, a be se ka kɔɔri kuru caman mine kɔɔrisun kelen na.

Eliyotisi be se ka sɔɔɔ seneɛfen weɛw la ina fo : kaba, keninge ani nako fenw.

Diparɔpisi (ntumu bilen neɛgeman)

A le ye ntumu nugujiman ye, ni tiiri bilenman caman b'a ganatege (ja nimɔɔ 7 nan).


A be kɔɔrikuru sɔɔɔ ka wo koorilen bila a la, k'a kɔɔɔ fenw dun ka sɔɔɔ ka bow ton wo in kɔɔɔ. N'a ye kɔɔri yɔɔɔ min mine, o be folon, ka sɔɔɔ ka be kɔɔri yɔɔɔ tow la, ka dulonen to nin juru misenni ye. (ja nimɔɔ 8 nan).

Eyariyasi

A don kadi ka be tow la bawo noniw b'a farikolo kan (ja nimɔɔ 9 nan).

A damine na, a be kɔɔri kun mine, ka dun, o be na ni kɔɔri bolo binni ye (ja nimɔɔ 10 nan).

A be kɔɔri feerekuruw, feerew, ani kɔɔri kuruw mine.



5



6




7



9



10



8

Kɔɔriji min fɛnɛnamaninw

Piseron (afisi)

Piseron ye fɛnɛnamaninw ye minnu be sɔɔ kɔɔribulu dugu-mala kan. U ne sugu ka ca : nɛremuguman, ɲugujiman min be ta nɛremuguman fɛ, ɲugujiman min be ta finman fɛ (*ja nimɔɔ 11 nan*). Piseron kɔɔbalen be fin.

U be tiɲeni suguya fila ke :

- samiye, a be kɔɔri sun ji min, ka fanga dɔɔɔya, ka bali ka boɲa.

- kawula da fɛ, u be bo ke kɔɔri kuruw ni kɔɔri jɛlen kan, min be fɛ sababu ye ka kɔɔri nɔɔɔ (*ja nimɔɔ 12 nan*). A be se ka bana suguya wɛɛ la se kɔɔri ma.

Aleroyidi (bemisiya) nin dɔw b'a wele ɲkaranganin

Bemisiya ye fɛnɛnamaninw ye minnu be sɔɔ kɔɔri bulu kan waati caman na. U denw ye nɛremuguman ye, u tɛ bo u nɔɔna (piseron taw be bo u nana, ja mimɔɔ 13 nan). A kɔɔbalen n'a be fo a ma ko dimɔɔgo jɛman, kaman naani b'o fɛ. A tɛ to yɔɔ kelen. U be wuli ni maga kera kɔɔri bulu la.

U ka tiɲeni ye suguya filaye :

- U b'u bo ke kɔɔri kuruw ni kɔɔri jɛlen kan n'o beke sababu ye ka kɔɔri nɔɔɔ. (*ja nimɔɔ 12 an*).

- U be se ka bana wɛɛw lase kɔɔri sun ma.

Pinezi (diderikisi) ni dow b'a wele ko sira-wulu


A balikuw bilennen ni finnen do. denw bilennen do, u be taama kulu ni kulu. Balikuw be kɔɔri kuruw sɔɔgo ka taa kolow dun. Denw be kɔɔri kolo ji saman. (*Ja nimɔɔ 14 nan*).

U be ke sababu ye ka kɔɔrikuruw bin, k'u toli fana.


11



12



13



14

Akariyenw

Akariyenw ye feɓenamaninw ye minnu yeli kageɓen ne na. u ka dɔgo, u be soro kɔri bulu dugumala na. U be bugun jɔna.

Kulu fila be soro Akariyenw la minnu be ye kɔri sun na:

- tarisonɛmuw ;
- ani tetaranikiw.

Tarisonɛmuw

Sumaya boɓani be na n'u bugunni ye.

u ka tijeni damine na, kɔri bulu dugumala be fin, bulu dawolow be mine ka meleke dugumala fe. (ja nimɔɔ 15 nan).

kɔri buluw be soro ka fara - fara. (ja mimɔɔ 16 an).

Tetaranikiw

Funteni ni ja be ke sababu ye k'u bugun jɔna.

U ye bulu minnu mine, o lu ne be bilen ka ta nsira fe (ja mimɔɔ 17 nan).


N'u ye kɔri bulu mine kojugu, u be burun./.



15



16



17